

INTERVJU: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović („Dan“, 27/12/2010.)

Kakvi su planovi za razvoj Prijestonice?

Bogdanović: Uvažavajući smjernice date Višegodišnjim investicionim i Strateškim planom Prijestonice nastavićemo započete i inicirati nove projekte od značaja za Cetinje. Svakako da će rješavanje problema vodosnabdijevanja zauzeti posebno mjesto u našim narednim aktivnostima i sa tim u vezi očekujem da ćemo do početka naredne ljetnje sezone riješiti problem restrikcija u vodosnabdijevanju. U tom pravcu je radni tim za rješavanje ovog problema uradio značajan posao i pripremio odgovarajuće akcione planove kratkoročnih i dugoročnih mjera koje će rezultirati trajnim rješavanjem problema vodosnabdijevanja Cetinja. Uz realizaciju kapitalnih projekata izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda, akademija umjetnosti na prostoru Donjeg Oboda, žičare Kotor-Lovćen-Cetinje, te kapaciteta za adekvatno predstavljanje Ikone Bogorodice Filerose, svakako da ćemo posebnu pažnju usmjeriti na izradu nove planske dokumentacije i stvaranje uslova za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta. U tom smislu, posebnu pažnju ćemo posvetiti prostoru Gornjeg Oboda, gdje vidim izuzetan potencijal za razvoj kapaciteta koji će podrazumijevati otvaranje novih radnih mjesta, kroz neki od vidova preduzetničke ekonomije što, uvjeren sam, predstavlja osnovnu boljeg i kvalitetnijeg života svih građana Cetinja.

Kada će se konkretizovati projekti u kojima ste Vi aktivno uključeni?

Bogdanović: Svakako da će moj angažman biti posebno usmjeren na realizaciji navedenih projekata, kao i projekta izgradnje akademija umjetnosti, ali i svih drugih projektnih inicijativa od značaja za Cetinje. Nova lokalna administracija će biti aktivno posvećena ovim projektima, pa očekujem da sa svojim timom na ovom planu napravim nove značajne korake koji će podrazumijevati realizaciju ovih inicijativa. U toku naredne godine možemo očekivati izbor partnera za izgradnju i upravljanje žičarom Kotor-Lovćen-Cetinje, kao i početak izgradnje ovog veoma značajnog sistema. Takođe, u toku naredne godine biće urađen glavni projekat rekonstrukcije tzv. cetinjske pećine koji će podrazumijevati stvaranje uslova za adekvatno predstavljanje Ikone Bogorodice Filerose, uz puno poštovanje ambijentalnih vrijednosti i značaja historijskog jezgra Cetinja. Kada je u pitanju izgradnja univerzitetskog kompleksa «Stari Obod» i na tom projektu očekujem konkretne pomake, s obzirom da je u toku javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna GUP-a Cetinje za prostor Urbanističkog projekta «Stari Obod», kao i o Nacrtu Urbanističkog projekta «Stari Obod». Usvajanjem ovih planskih dokumenata u lokalnom parlamentu, stvaraju se formalni preduslovi za početak izgradnje ovog kompleksa, što je realno očekivati u prvoj polovini naredne godine, kada i očekujemo da ćemo dobiti građevinsku dozolu.

Da li će se Cetinje konacno naci na turističkoj mapi Crne Gore u smislu da se turisti osim jednodnevnog obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti i zadrže u gradu?

Bogdanović: Cijenim da se Cetinje i sada u punom kapacitetu nalazi na turističkoj mapi, kako Crne Gore, tako i regiona. Siguran sam da će realizacija projekata koje sam prethodno naveo doprinijeti kvalitetnijoj promociji Cetinja i razvoju dodatnih turističkih kapaciteta u našem gradu. Svakako da ćemo se u budućem periodu angažovati i na punoj valorizaciji svih potencijala oba nacionalna parka na našoj teritoriji i u tom smislu veoma brzo inicirati detaljnu razradu planske dokumentacije za navedena područja, što će omogućiti nove investicije i izgradnju novih turističkih kapaciteta. U tom smjeru vidim i značajan angažman Turističke organizacije Prijestonice, koja će uz punu podršku lokalne uprave imati kapacitete za još kvalitetniju promociju Cetinja i svih njegovih

potencijala. Nemam dilemu da će to doprinijeti značajnijem boravku turista na Cetinju i sve većem broju višednevnih posjeta, a samim tim i čitavom nizu benefita za lokalnu zajednicu u cjelini.

Da li postoji plan izgradnje novih hotela?

Bogdanović: Nedovoljni smještajni kapaciteti, kao i diskontinuitet u funkcionisanju hotela Grand, svakako u velikoj mjeri utiču na mogućnost značajnijeg boravka turista na Cetinju. Pokušaćemo da utičemo na izgradnju novih smještajnih kapaciteta, kako na području nacionalnih parkova uz puno poštovanje ambijentalnih vrijednosti i svih zakonskih propisa vezanih za zaštitu prirode, tako i na gradskom području. Tu prije svega mislim na stvaranje uslova za izgradnju Hotela Lokanda, kroz realizaciju dogovora sa aktuelnim vlasnicima parcele na kojoj se nekada nalazila Lokanda. Svakako da ćemo u mogućoj mjeri podržavati kompletan lokalni turistički sektor i doprinositi kvalitetnom radu turističkih objekata u gradu i na području naših nacionalnih parkova, što će dugoročno rezultirati značajnim podizanjem kvaliteta lokalnog turističkog proizvoda.